



JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Jedinstveni broj procedure:
01-281/22

POLITIKE I PROCEDURE

Pružanje jednakih mogućnosti
Standard 3. Kriteriji: S 3.14

Važi do:
mart 2025. godine

Strana: 1/2

Obrazac za prijavu diskriminacije i mobbing-a na radnom mjestu

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

PRIJAVA

Datum dešavanja: _____

Vrijeme dešavanja: _____

Mjesto dešavanja: _____

Služba: _____

Prostorija: _____

PODACI O OSOBI NA KOJU SE INCIDENT ODNOSI:

Ime i prezime: _____

Adresa/Telefon: _____

Pol (zaokružiti): M Ž

God.rođenja: _____

Status (zaokružiti): Zaposlenik Pacijent Ostalo:

PODACI O SVJEDOCIMA:

Ime i prezime: _____

Adresa/Telefon: _____

Status (zaokružiti): Zaposlenik Pacijent Ostalo:

Ime i prezime: _____

Status (zaokružiti): Zaposlenik Pacijent Ostalo:

KRATAK OPIS INCIDENTA:

Napomena: Navesti ukratko dešavanja koje je predmet prijave, ako je riječ o pacijentu upisati dijagnozu. Podaci o vremenu i imenima osoba kojima su data obavještenja o incidentu (pacijent, članovi porodice, nadležne službe). **OPIS:**

Ime i prezime, potpis

Datum: _____

Izradio/la	Saglasan	Odobrenje	Revizija	
			Datum odobrenja	Br. revizije
Komisija za kvalitet Koordinator kvaliteta	Komisija za kvalitet Koordinator kvaliteta	Direktor		
Arnisa Hodžić dipl.med.sestra <i>Arnisa Hodžić</i>	Dr.Zana Tafi spec.med.rada i sporta <i>Zana Tafi</i>	Prim.dr.Samir Čovrk spec.interne med <i>Samir Čovrk</i>		

